

Na osnovu člana 72. Zakona o javnim nabavkama u BiH, („Službeni glasnik BiH“ broj: 39/14), a nakon provedenog otvorenog postupka javne nabavke namaza i dodataka za jela i kolače za potrebe KJU „Gerontološki centar“ Sarajevo, pravosnažne Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, broj: 09-1322-7/15 od 10.12.2015. godine i Okvirnog sporazuma broj: 09-1322-9/15 od 28.12.2015.godine, ugovorne strane:

**3. KANTONALNA JAVNA USTANOVA „GERONTOLOŠKI CENTAR“ SARAJEVO, ul. Aleja Bosne srebrene br.7., Sarajevo,** registrovan kod Kantonalnog suda u Sarajevu pod brojem UF/I-2260/97 od 15.08.1997.god. i Općinskog suda u Sarajevu Rješ. Br. 065-0-Reg-07-000174 od 25.06.2007.god., identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200092250001, koga zastupa Direktor Ismet Skoko, mr.sci.ecc. (u daljem tekstu: Ugovorni organ)

i

**4. TPDC „SARAJEVO“ d.d. iz Sarajeva,** ul. Rajlovačka bb, registrovan kod Općinskog suda u Sarajevu, matični broj subjekta upisa 65-02-0034-11 (stari broj: 1-1647), identifikacijski broj kod Porezne uprave FBiH Kantonalni ured Sarajevo 4200115050005, porezni broj: 01632449, identifikacijski broj obveznika PDV 200115050005, koga po ovlaštenju Direktora Hodžić Mirsada zastupa Pomoćnik direktora Hrustemović Hajrudin (u daljem tekstu: Dobavljač)

dana 28.12.2016.godine, u Sarajevu, zaključuju:

### UGOVOR O NABAVCI NAMAZA I DODATAKA ZA JELA I KOLAČE

#### Član 1.

Dobavljač se obavezuje da će Ugovornog organa kontinuirano snabdijevati **namazima i dodacima za jela i kolače**, u skladu sa potrebama iskazanim u specifikaciji i zahtjevima iz Tenderske dokumentacije broj: 09-1322-1/15 od 05.11.2015. godine, te uvjetima preciziranim Ponudom Dobavljača broj:1445/15 od 18.11.2015.godine, a sve u skladu sa potrebama Ugovornog organa.

#### Član 2.

Ukupna maksimalna vrijednost ovog Ugovora za period od jednu godinu bez PDV-a iznosi **32.401,75 KM** odnosno sa uključenim PDV-om iznosi **37.910,05 KM**.

Maksimalna vrijednost ovog Ugovora bazirana je na maksimalnoj okvirnoj godišnjoj količini namaza i dodataka za jela i kolače, koja se planira nabaviti u ugovorenom periodu.

Ukupna količina i ukupna vrijednost ugovora za ugovoreni period se ne može precizno utvrditi i planirati i zavisi od nastalih potreba Ugovornog organa u toku ugovorenog perioda.

Ugovorni organ zadržava pravo potpune ili djelimične realizacije nabavke prema tenderskoj Specifikaciji i svojim potrebama.

#### Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da se u periodu važenja ovog Ugovora, jedinične cijene robe precizirane u Ponudi Dobavljača, neće mijenjati.



U slučaju značajnijih promjena na tržištu, koje utiču na cijene robe koja je predmet nabavke, što podrazumijeva više ili niže cijene u odnosu na cijene precizirane Ponudom dobavljača, ugovorne strane zadržavaju pravo da pismenom obaviješću otkažu ovaj Ugovor.

#### Član 4.

Dobavljač garantuje Ugovornom organu da u poslovanju sa hranom provodi redovan sistem kontrole sigurnosti hrane prema odredbama Zakona o hrani („Službeni glasnik BiH“ br. 50/04) i odredbama Pravilnika o higijeni hrane („Službeni glasnik BiH“ br. 4/13), da ispunjavanju propisane zdravstvene uvjete za objekat, opremu i vozila namijenjena proizvodnju, skladištenje, čuvanje i distribuciju proizvoda iz predmetne nabavke u skladu sa Pravilnikom o higijeni hrane, te da vrši redovnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju objekata, opreme i vozila.

Dobavljač garantuje zdravstvenu ispravnost isporučenih proizvoda, kao i odgovarajući kvalitet.

Dobavljač garantuje da će svaki proizvod iz specifikacije isporučivati u skladu sa dostavljenom proizvođačkom deklaracijom.

#### Član 5.

Ugovorne strane su saglasne u pogledu uvjeta koje Dobavljač mora poštovati prilikom isporuke robe:

- b) Dokumentacija – Svaka osoba koja sudjeluje u istovaru hrane mora kod sebe imati sanitarnu knjižicu koju na traženje odgovorne osobe za prijem hrane, mora dati na uvid;
- e) Prevozna sredstva – Vozilo kojim se vrši prevoz i isporuka robe iz predmetne nabavke mora udovoljavati propisanim higijensko-sanitarnim uslovima, mora se vršiti redovna dezinfekcija, mora biti uvijek čisto;
- b) Hrana koja je predmet nabavke – Hrana mora biti u propisanoj i adekvatnoj namjenskoj ambalaži (transportnoj i pojedinačnoj). Deklaracija mora biti na jednom od službenih jezika koji su u upotrebi u BiH. Ukoliko postoji kategorizacija i/ili klasa proizvoda iz predmetne nabavke prema kvaliteti, ista mora biti naznačena na deklaraciji.

#### Član 6.

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju isporuke robe neodgovarajućeg kvaliteta, koja nije u skladu sa dostavljenom proizvođačkom deklaracijom ili neodgovarajuće količine, izvrši povrat iste i da zahtijeva isporuku odgovarajuće robe po kvalitetu ili količini.

U slučaju povrata robe od strane Ugovornog organa zbog razloga navedenih u stavu 1.ovog člana, Dobavljač se obavezuje da će najkasnije u roku od 2 sata otkloniti razloge zbog kojih je izvršen povrat robe i isporučiti potrebnu robu.

U slučaju da Ugovorni organ na bilo koji način sazna da Dobavljač krši odredbe iz člana 6. i 7. Okvirnog sporazuma zadržava pravo da Okvirni sporazum i ovaj Ugovor raskine, uz prethodno pismeno upozorenje Dobavljaču na mogućnost raskida ugovora uz navedenje razloga za raskid.

#### Član 7.

Dobavljač se obavezuje da će predmetnu robu isporučivati kontinuirano, na osnovu pojedinačnih narudžbi, u skladu sa nastalim potrebama Ugovornog organa.

Ugovorne strane su saglasne da se narudžba robe koja je predmet Ugovora, vrši u dogovoru sa licem odgovornim za nabavke, putem telefona ili putem faksiranja narudžbenice.



Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač isporuku robe vrši vlastitim vozilima, na adresu Ugovornog organa, ulica Aleja Bosne srebrene br.7., te da se prilikom isporuke i prijema robe izvrši zajednički pregled robe.

Krajnji rok za isporuku robe po narudžbi je do 10:00 sati ujutro narednog dana, a za slučaj hitne potrebe, Dobavljač je dužan robu isporučiti odmah po narudžbi..

#### Član 8.

Ugovorne strane su saglasne da Dobavljač fakture za plaćanje ispostavlja do 30-og u mjesecu za svu robu isporučenu u toku mjeseca, a na osnovu otpremnih dokumenata (otpremnica) potvrđenih od strane Ugovornog organa da je roba preuzeta.

Ugovorni organ se obavezuje da će plaćanje za isporučenu robu vršiti u roku od 30 dana po prijemu fakture, na transakcijski račun Dobavljača broj: 1540011100158256 otvoren kod Intesa Sanpaolo banke d.d. Sarajevo.

Plaćanje robe po ovom Ugovoru vršit će se u konvertibilnim markama.

#### Član 9.

Ukoliko Dobavljač zakasni sa izvršenjem ugovorenih obaveza, dužan je platiti Ugovornom organu, za svaki dan zakašnjenja u izvršenju ugovorenih obaveza, ugovornu kaznu u iznosu od 2% od vrijednosti konkretne nabavke sa kojom se zakasnilo.

Ugovorne strane su saglasne da je za slučaj neizvršenja ugovorenih obaveza Dobavljač dužan platiti Ugovornom organu ugovornu kaznu u iznosu od 5% od vrijednosti konkretne nabavke koja nije izvršena.

Ugovorni organ se obavezuje da Dobavljača odmah obavijesti o svakom neizvršenju ili kašnjenju u izvršenju ugovorenih obaveza, na osnovu koje je Dobavljač obavezan umanjiti iznos fakture za plaćanje u skladu stavom 1. i 2. ovog člana.

Pored prava iz stava 1. i stava 2. ovog člana, Ugovorni organ ima pravo naknade štete, ako je ista prouzrokovana ovim neizvršenjem ili zakašnjenjem.

Ugovorni organ zadržava pravo da u slučaju ponovljenog kašnjenja ili neizvršenja ugovorenih obaveza ovaj Ugovor raskine.

#### Član 10.

Svi uslovi iz tenderske dokumentacije broj: 09-1322-1/15 od 05.11.2015.godine i ponude Dobavljača broj: 1445/15 od 18.11.2015.godine čine sastavni dio ovog Ugovora.

#### Član 11.

U svrhu izvršenja ovog Ugovora Dobavljač nema pravo zapošljavati lica koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili koja su učestvovala u svojstvu predsjednika ili člana komisije za javne nabavke, najmanje šest mjeseci po zaključenju istog.



Član 12.

Ovaj Ugovor se zaključuje na period od jedne godine i stupa na snagu danom potpisivanja obadvije ugovorne strane.

Član 13.

Ugovorne strane se obavezuju na pridržavanje zakonskih propisa, čuvanja poslovne tajnosti i pridržavanja poslovnih običaja.

Član 14.

Ugovorne strane mogu ovaj Ugovor raskinuti i prije njegovog isteka, ukoliko se neka od ugovornih strana ne bude pridržavala njegovih odredaba, uz prethodno izmirenje svih obaveza nastalih po osnovu ovog Ugovora.

Član 15.

Otkazni rok po ovom Ugovoru je 30 dana, od dana prijema pismenog obavještenja o otkazu Ugovora, a po isteku ovog roka, Ugovor se smatra raskinutim.

Član 16.

Sve eventualne sporove koji nastanu u toku realizacije ovog Ugovora, ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko to ne bude moguće, za rješavanje sporova nadležan je Sud u Sarajevu.

Član 17.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.



DOBAVLJAČ:

Broj:

Sarajevo,

*[Signature]*  
176/14  
22.2017.



UGOVORNI ORGAN:

Broj: 09-1322-11/15

Sarajevo, 28.12.2016.godine

*[Signature]*  
Fehić Abdulah